

Na osnovu člana 57 stav 1 tačka 13 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. list RCG", br. 42/03, 28/04, 75/05, 13/06 i "Sl. list CG", br. 88/09, 03/10, 73/10, 38/12, 10/14, 57/14 i 3/16), člana 30 stav 1 Zakona o javnim nabavkama Crne Gore ("Sl. list CG", br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), i Pravilnika o sadržaju akata i obrascima za sprovođenje nabavke male vrijednosti ("Sl. list CG", br. 49/17), člana 13 stav 1 tačka 12 Zakona o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru ("Sl. list CG", broj 73/08, 20/11, 30/12 i 34/14), člana 6 stav 1 alineja 2 Pravilnika o načinu i postupku uspostavljanja i sprovođenja finansijskog upravljanja i kontrole ("Službeni list CG", broj 37/10) i člana 58 stav 1 Statuta Opštine Danilovgrad („Sl. list RCG – opštinski propisi“, br. 30/04 i „Sl. list CG – opštinski propisi“, br. 19/08 i 12/11), predsjednik opštine Danilovgrad donosi

**PRAVILNIK  
ZA POSTUPANJE OPŠTINE DANILOVGRAD PRILIKOM SPROVOĐENJA  
POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI**

**I UVODNE ODREDBE**

**Član 1**

Pravilnikom za postupanje Opštine Danilovgrad (u daljem tekstu: Naručilac) kao naručioca prilikom sprovođenja postupka javne nabavke male vrijednosti (u daljem tekstu: Pravilnik), definišu se osnove pripreme i vođenja postupka nabavke male vrijednosti, uz poštovanje načela javnih nabavki, za nabavku roba i usluga procijenjene vrijednosti do 15.000,00 eura, odnosno za nabavku radova procijenjene vrijednosti do 30.000,00 eura, ako za tu nabavku Naručilac ne sprovodi postupak iz člana 20 Zakona o javnim nabavkama (u daljem tekstu: Zakon).

Na pitanja koja nijesu posebno uređena ovim Pravilnikom, shodno se primjenjuju odgovarajuće odredbe Zakona kojim se uređuju javne nabavke i propisi donijeti na osnovu tog Zakona.

**Član 2**

Izrazi koji se u ovom Pravilniku koriste za fizička lica u muškom rodu, podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

**Član 3**

Naručilac može da pokrene postupak nabavke male vrijednosti ako su za tu nabavku obezbijedena finansijska sredstva budžetom ili na drugi način u skladu sa zakonom i ako je nabavka predviđena planom javnih nabavki Naručioca.

**Član 4**

Postupak nabavke male vrijednosti se sprovodi na način koji osigurava poštovanje načela javnih nabavki definisanih Zakonom.

Naručilac ne može sprovesti postupak nabavke male vrijednosti sa namjerom da diskriminiše ili favorizuje bilo kog ponuđača.

#### **Član 5**

Postupak nabavke mora se opisati na jasan, nedvosmislen, potpun i neutralan način koji osigurava uporedivost ponuda u pogledu uslova i zahtjeva koji su postavljeni.

Opis predmeta javne nabavke ne smije odgovarati samo određenom ponuđaču.

Predmet javne nabavke se određuje na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovanu, funkcionalnu ili drugu objektivno određivu cjelinu.

#### **Član 6**

Procijenjena vrijednost nabavke mora biti valjano određena, može se utvrditi i na osnovu istraživanja tržišta koje neposredno prethodi vremenu konkretne nabavke.

Izračunavanje procijenjene vrijednosti nabavke zasniva se na ukupnom iznosu sa PDV-om, uključujući sve opcije i moguća obnavljanja ugovora.

### **II POSTUPAK NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI**

#### **Član 7**

Postupak nabavke male vrijednosti odnosi se na procijenjenu vrijednost jednaku ili veću od 5.000,00 eura sa PDV-om do 15.000,00 eura za nabavku robe i usluga, odnosno za nabavku radova procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 10.000,00 eura sa PDV-om do 30.000,00 eura.

Postupak nabavke male vrijednosti pokreće se pisanom odlukom ovlaštenog lica Naručioca, u skladu sa Obrascem A.

#### **Član 8**

Postupak nabavke male vrijednosti sprovodi službenik za javne nabavke Naručioca.

Službenik za javne nabavke priprema zahtjev za dostavljanje ponuda, upućuje zahtjeve za podnošenje ponuda, javno otvara ponude, sastavlja zapisnik o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda, priprema prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude, priprema prijedlog obavještenja o ishodu postupka nabavke male vrijednosti, a ako se postupak obustavlja, priprema prijedlog obavještenja o obustavi postupka javne nabavke.

Prikupljanje ponuda iz stava 2 ovog člana sprovodi se na osnovu zahtjeva za dostavljanje ponuda - Obrazac 1 (u daljem tekstu: Zahtjev).

Zahtjev iz stava 3 ovog člana upućuje se ponuđačima na dokaziv način (faxom, elektronskom poštom, poštom i drugi).

Tehničke karakteristike ili specifikacije su, u skladu sa predmetom javne nabavke, obavezni dio Zahtjeva iz stava 3 ovog člana. Naručilac određuje tehničke karakteristike ili specifikacije u skladu sa članom 50 Zakona.

Ispunjenost uslova utvrđenih zahtjevom za dostavljanje ponuda, ponuđač može da dokazuje pisanom izjavom datom pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću.

Obrazac izjave iz stava 6 ovog člana čini sastavni dio zahtjeva za dostavljanje ponuda.

#### **Član 9**

Kriterijumi za ocjenjivanje ponuda su ekonomski najpovoljnija ponuda ili najniža ponuđena cijena.

Naručilac će u Zahtjevu objasniti metodologiju načina vrednovanja ponuda po utvrđenom kriterijumu.

#### **Član 10**

Ponuda je izjava pisane volje ponuđača da isporuči robu, pruži usluge ili izvede radove u skladu sa uslovima i zahtjevima nevedenim u Zahtjevu.

Ponuđači su obavezni ispuniti sve zahtjeve tražene Zahtjevom.

Ponuđač izražava cijenu ponude u eurima, sa posebno iskazanim PDV-om, kao i ukupnu cijenu sa uračunatim PDV-om. Cijena se piše brojkama. U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

Ponuđač može do isteka roka za dostavljanje ponuda dostaviti samo jednu ponudu i ne može je mijenjati.

#### **Član 11**

U postupku nabavke male vrijednosti, Naručilac poziva najmanje 3 (tri) potencijalna ponuđača da podnesu ponude.

Način i rok dostavljanja ponuda određuje se Zahtjevom, ne kraćim od 3 (tri) dana, gdje se navodi tačan datum i vrijeme isteka roka za dostavljanje ponuda.

Ponude primljene nakon roka za dostavljanje ponuda neće biti razmatrane.

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, na crnogorskom jeziku, u zatvorenoj koverti na kojoj su na prednjoj strani ispisani: "ponuda – ne otvaraj", naziv i broj javne nabavke; a na poleđini koverta: naziv, broj telefona i adresa ponuđača.

#### **Član 12**

Otvaranju ponuda u postupcima nabavki male vrijednosti iz člana 7 ovog Pravilnika mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača koji su podnijeli ponude uz priloženo punomoćje.

Postupak pregleda i ocjene ponuda obavlja službenik za javne nabavke.

Pregled i ocjena ponuda su tajni do donošenja obavještenja o ishodu postupka.

O prijemu, pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda sastavlja se Zapisnik – Obrazac 2.

Službenik za javne nabavke, na osnovu rezultata pregleda i ocjene ponuda, podnosi prijedlog obavještenja o ishodu postupka sa pratećom dokumentacijom na saglasnost ovlašćenoj osobi Naručioča.

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti sačinjava se na Obrascu 3.

### **Član 13**

Ako su dvije ili više ponuda jednako rangirane prema kriterijumu za izbor najpovoljnije, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda koja je pristigla ranije.

Za izbor najpovoljnije ponude dovoljna je i jedna pristigla ispravna ponuda.

Nakon saglasnosti ovlaštene osobe Naručioca, službenik za javne nabavke šalje obavještenje o ishodu postupka svim ponuđačima koji su dostavili ponude.

Obavještenje o ishodu postupka Naručilac je obavezan, u roku od 3 (tri) dana dostaviti svakom ponuđaču na dokaziv način (faxom, elektronskom poštom, poštom ili objavom na internet stranici Naručioca).

Na obavještenje o ishodu postupka nije dozvoljena žalba.

### **Član 14**

Naručilac objavom obavještenja o ishodu postupka, odnosno izvršenom dostavom na dokaziv način, stiće uslove za zaključenje ugovora o nabavci.

Naručilac zadržava pravo da poništi postupak nabavke male vrijednosti, prije ili nakon roka za dostavljanje ponuda, bez posebnog pisanog obrazloženja.

### **Član 15**

Ugovor potpisuje ovlaštena osoba Naručioca ili osoba koju on ovlasti.

Naručilac je obavezan 5 (pet) godina od okončanja postupka nabavke male vrijednosti čuvati potrebnu dokumentaciju za svaki pojedinačni postupak javne nabavke.

## **III POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI PREDRAČUNOM/PROFAKTUROM**

### **Član 16**

Za predmete nabavke male vrijednosti procijenjene vrijednosti jednake ili manje od 5.000,00 eura sa PDV-om za nabavku robe i usluga, odnosno procijenjenom vrijednošću jednakom ili manjom od 10.000,00 eura sa PDV-om za nabavku radova, nabavka će se realizovati direktnim prihvatanjem predračuna/profakture ili ugovora u zavisnosti od predmeta nabavke ili drugog odgovarajućeg dokumenta, nakon saglasnosti ovlaštene osobe Naručioca.

Postupak nabavke male vrijednosti predračunom/profakturom sprovodi se na način koji osigurava poštovanje načela javnih nabavki.

Naručilac je obavezan 3 (tri) godine od okončanja postupka nabavke male vrijednosti predračunom/profakturom čuvati potrebnu dokumentaciju za svaki pojedinačni postupak nabavke.

## IV EVIDENCIJA O JAVNIM NABAVKAMA MALE VIRJEDNOSTI

### Član 17

O nabavkama male vrijednosti vodi se posebna evidencija u skladu sa članom 117 Zakona i Pravilnikom o evidenciji sprovedenih postupaka javnih nabavki i zaključenih ugovora o javnim nabavkama, evidenciji nabavke male vrijednosti i hitnih nabavki.

### Član 18

O nabavkama male vrijednosti izvještava se u skladu sa članom 118 Zakona i Pravilnikom o evidenciji sprovedenih postupaka javnih nabavki i zaključenih ugovora o javnim nabavkama, evidenciji nabavke male vrijednosti i hitnih nabavki.

## V SUKOB INTERESA

### Član 19

O sukobu interesa na odgovarajući način primjenjuju se odredbe člana 16, 17 i 18 Zakona.

## VI ZAVRŠNE ODREDBE

### Član 20

Sve izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na isti način kao i ovaj Pravilnik.

Ovaj Pravilnik, kao i sve njegove izmjene i dopune, objavljuju se na zvaničnoj internet stranici Naručioca [www.danilovgrad.me](http://www.danilovgrad.me).

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik za postupanje Opštine Danilovgrad prilikom sprovođenja postupka javne nabavke neposrednim sporazumom, broj 03-031-1726/1 od 28.12.2015. godine.

### Član 21

Obrasci A, 1, 2 i 3, kao i izjava iz člana 8 stav 6 ovog Pravilnika su sastavni dio ovog Pravilnika.

### Član 22

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja na zvaničnoj internet stranici Opštine Danilovgrad [www.danilovgrad.me](http://www.danilovgrad.me).

Broj: 01- *806/*  
Danilovgrad, 16.08.2017. godine

**PREDSEDNIK OPŠTINE DANILOVGRAD**  
**Branislav Đuranović**



Naručilac \_\_\_\_\_  
Broj \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

Na osnovu Člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za sprovođenje nabavke male vrijednosti Uprave za javne nabavke, ovlašćeno lice donosi

**ODLUKU**  
**o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti**

1. (naziv i sjedište naručioca) pokreće postupak nabavke male vrijednosti za nabavku (vrsta i opis predmeta nabavke).
2. Sredstva za nabavku male vrijednosti obezbijedena su (izvor sredstava).
3. Postupak nabavke male vrijednosti sprovede službenik za javne nabavke u roku od \_\_\_\_\_ dana od dana donošenja ove odluke.

...

**Obrazloženje**

Ovlašćeno lice naručioca \_\_\_\_\_  
(potpis ovlašćenog lica)

M.P.

Naručilac \_\_\_\_\_  
 Broj \_\_\_\_\_  
 Datum \_\_\_\_\_

Na osnovu Člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. \_\_\_\_ ), \_\_\_\_\_ (naručilac) \_\_\_\_\_ dostavlja

**ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA  
 ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI**

**I Podaci o naručiocu**

Naručilac:	Lice/a zadavanjeinformacija:
Adresa:	Poštanski broj:
Sjedište:	PIB:
Telefon:	Faks:
E-mail adresa:	Internet stranica:

**II Predmet nabavke:**

robe  
 usluge  
 radovi

**III Opis predmeta nabavke:**

--

**IV Procijenjena vrijednost nabavke:**

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om \_\_\_\_\_ €;

**V Tehničke karakteristike ili specifikacije**

--



**VI Način plaćanja****VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:****VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:**

najniža ponuđena cijena	brojbodova	100
ekonomski najpovoljnija ponuda, sa sledećim podkriterijumima:		
najniža ponuđena cijena	brojbodova	
rok isporuke roba ili izvršenja usluga ili radova	brojbodova	
kvalitet	brojbodova	
tekući troškovi održavanja	brojbodova	
troškovna ekonomičnost	brojbodova	
tehničke i tehnološke prednosti	brojbodova	
program i stepen zaštite životne sredine, odnosno energetske efikasnosti	brojbodova	
post-prodajno servisiranje i tehnička pomoć	brojbodova	
garantni period, vrsta i kvalitet garancija i garantovana vrijednost	brojbodova	
obezbjeđenje rezervnih djelova	brojbodova	
post-garantno održavanje	brojbodova	
estetske i funkcionalne karakteristike	brojbodova	

**IX Rok i način dostavljanja ponuda**

Ponude se predaju radnim danima od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_ sati, zaključno sa danom \_\_\_\_\_ godine do \_\_\_\_\_ sati.

Ponude se mogu predati:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi \_\_\_\_\_.
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi \_\_\_\_\_.
- elektronskim putem na meil adresu \_\_\_\_\_.

**X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka****XI Druge informacije**

Službenik za javne nabavke

Ovlašćeno lice naručioca



Naručilac \_\_\_\_\_  
Broj \_\_\_\_\_  
Mjesto i datum \_\_\_\_\_

OBRAZAC 2

**ZAPISNIK**  
**O PRIJEMU, PREGLEDU, OCJENI I VREDNOVANJU PONUDA**  
podnesenih po zahtjevu za dostavljanje ponudabroj \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ godine za  
nabavku (*opis predmeta nabavke*)

Službenik za javne nabavke \_\_\_\_\_, nakon izvršenog prijema pristupila/o je pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda, (*navesti dan i godina početka rada*).

Po zahtjevu za dostavljanje ponuda pristigle su, po redosljedu prijema, u roku određenom zahtjevom, ponude sljedećih ponuđača:

Ime ponuđača	Sjedište ponuđača	Način dostavljanja ponude	Vrijeme dostavljanja ponude

**Uslovi i dokazi predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda:**

**Pregled i ocjena ponuda:**

*Ispravne ponude: (naziv ponuđača, sa ocjenom činjenica i razlozima za ocjenu ispravnosti ponuda u odnosu na uslove predviđene zahtjevom za dostavljanje ponuda)*

*Neispravne ponude: (naziv ponuđača, sa ocjenom činjenica i razlozima za ocjenu neispravnosti ponuda u odnosu na uslove predviđene zahtjevom za dostavljanje ponuda)*

**Vrednovanje ponuda:**

Službenik za javne nabavke je izvršio vrednovanje ispravnih ponuda:

po kriterijumu najniža ponuđena cijena i:

- 1) Ponudi ponuđača \_\_\_\_\_, za ponuđenu cijenu od \_\_\_\_\_ eura, dodijeljeno \_\_\_\_\_ boda/ova;
- 2) Ponudi ponuđača \_\_\_\_\_, za ponuđenu cijenu od \_\_\_\_\_ eura, dodijeljeno \_\_\_\_\_ boda/ova;
- 3) ...

Kriterijum ekonomski najpovoljnija ponuda sa sljedećim podkriterijumima:

- 1) podkriterijum 1 \_\_\_\_\_ broj bodova \_\_\_\_\_
- 2) podkriterijum 2 \_\_\_\_\_ broj bodova \_\_\_\_\_
- 3) podkriterijum 3 \_\_\_\_\_ broj bodova \_\_\_\_\_

.....

Ukupno 100 bodova

### **Rang lista ponuda po silaznom redosljedu:**

Na osnovu prosječnog broja bodova dodijeljenih ponudama po predviđenom kriterijumu, odnosno podkriterijumima utvrđena je sljedeća rang lista ponuda po silaznom redosljedu:

1. *(Nazivponuđača)* ukupan broj dodijeljenih bodova \_\_\_\_\_
2. *(Nazivponuđača)* ukupan broj dodijeljenih bodova \_\_\_\_\_
3. *(Nazivponuđača)* ukupan broj dodijeljenih bodova \_\_\_\_\_
4. ....

### **Prijedlog ishoda postupka:**

Službenik za javne nabavke na osnovu rang liste ponuda predlaže ovlašćenom licu naručioca:

- *(naziv ponudjača)* kao najpovoljniju ponudu za ponudjenu cijenu od \_\_\_\_\_ eura;
- obustavljanje postupka nabavke male vrijednosti.

**Službenik za javne nabavke:** \_\_\_\_\_ *(ime i prezime)*, \_\_\_\_\_ *(svojeručni potpis)* :

Saglasan sa predlogom:

**Ovlašćeno lice naručioca :** \_\_\_\_\_ *(ime i prezime)*, \_\_\_\_\_ *(svojeručni potpis)* ;

Popis priloga:

Predlog Obavještenja o ishodu postupka.

Naručilac \_\_\_\_\_  
Broj \_\_\_\_\_  
Mjesto i datum \_\_\_\_\_

OBRAZAC 3

**OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA  
NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI**

**I PODACI O NARUČIOCU**

Naručilac:	Kontakt osoba:
Adresa:	Poštanski broj:
Grad:	Identifikacioni broj:
Telefon:	Faks:
Elektronska adresa (e-mail):	Internet adresa (web):

**II Predmet nabavke:**

- robe,
- usluge,
- radovi.

**III Opis predmeta nabavke:**

**IV Procijenjena vrijednost nabavke:**

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om \_\_\_\_\_ €;

**V Ishod postupaka nabavke male vrijednosti je**

obustavljanje postupka nabavke ili  
izbor najpovoljnije ponude

**VI Razlozi za obustavljanje postupka nabavke:**

**VII Rang lista ponuda po silaznom redosljedu:**

Na osnovu prosječnog broja bodova dodijeljenih ponudama po predviđenom kriterijumu, odnosno podkriterijumima utvrđena je sljedeća rang lista ponuda po silaznom redosljedu:

1. *(Naziv ponuđača)* ukupan broj dodijeljenih bodova \_\_\_\_\_
2. *(Naziv ponuđača)* ukupan broj dodijeljenih bodova \_\_\_\_\_
3. *(Naziv ponuđača)* ukupan broj dodijeljenih bodova \_\_\_\_\_
4. ....

**VIII Naziv ponudjača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija:**

Ponuđač:	Kontakt-osoba:
Adresa:	Pošanski broj:
Grad:	Identifikacioni broj (PIB):
Telefon:	Fax:
Elektronska adresa (e-mail):	Internet adresa:

**IX Cijena najpovoljnije ponude**

--

**X Sa izabranim ponuđačem naručilac**

- će zaključiti ugovor
- će realizovati predmetnu nabavku na osnovu računa/fakture.

Službenik za javne nabavke

Ovlašćeno lice naručioca

M.P.

Memorandum ponuđača

U skladu sa Odredbama Zakona o javnim nabavkama Crne Gore („Sl.list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Člana 7 stav 6 Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavke male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), dajemo sljedeću;

### **IZJAVU**

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujemo da uslove iz Člana 65 Zakona o javnim nabavkama CG u potpunosti ispunjavamo.

Ova izjava je sastavni dio dokumentacije predmeta javne nabavke tj. zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Potpis ovlašćenog lica

---

Datum i mjesto potpisivanja

---

MP